

SA EXAM PAPERS This Paper was downloaded from SAEXAMPAPERS
SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



**SA EXAM
PAPERS**

SA EXAM PAPERS

Proudly South African



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA (FAL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LARA 2025

TSUMBANDILA YA U MAKA

MARAGA: 100

Tsumbandila iyi ya u maka i na masiatari a 13.



PFESESANI:

- Tshifinga tshoṭhe vha tshi ṭola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI IA VHURARU 3).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipiḁa zwiṭanu (5) zwiḁulwane zwa ṭhalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshinwe na tshinwe tsha izwo zwipiḁa zwa ṭhalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipiḁa zwiḁhili: tshipiḁa tsha nṭha na tsha fhasi, tshinwe na tshinwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhekana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a nṭha na a fhasi.

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U ṬOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA
[MARAGA 50]

	Zwa nṭhesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
Khritheria					
ZWI RE NGOMU & YHUPULANI (NW) (Zwo nwalivaho na Mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na Yhupulani/ U d/hiela nzhele ndivho, vha anganedzaho mafhungo na nyimele	28-30 -Mihumbulo i gobolaho/tokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelelwiho -Mihumbulo ya vhutali, i tokonyaho nahone yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	22-24 -Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma -Zwi yelana tshoṭhe na ṭhoho nahone zwa takadza -Hu na vhutanzi ha mihumbulo yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	16-18 -Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lunzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	10-12 -Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhilanganaho, nahone i si na vhusiki ha mune -Vhutanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhedzana zwo teaho	4-6 -Phindulo yo politikaho tshoṭhe -Mihumbulo yo tangana nahone i si na sia -Ndi phambanadzo, zwo sokou dovhololwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe
MARAGA 30	Maimo a nṭha				

RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANE A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA [MARAGA50] (i ya phanda)

	25-27	19-21	13-15	7-9	0-3
Maimo a thasi	-Ndi zwa nthesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshohtshothe -Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhutali -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda mutumbu na magumo/ mupendelo	-Zwo lundwa tshidele -Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana zwavhuḏi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo	-Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhutudzetudze huḓwe vhu khakhisaho mutoḏo -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea -Hu na huḓwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo	-Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u dadisa -U shaedza vhuḓanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho	-A hu na ndingedzo ya u fhindula ṭhoḓo/mbudziso -U polika tshothe na u sa tsha tea lwa tshothe -A zwi na sia nahone zwo vhilingana



KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U ȚOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA
[MARAGA 50] (i ya phanda)

Khritheria	Zwa nḁhesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<p>LUAMBO, TSHITALA NA U DZUDZANYA (LTD)</p> <p>-Thoumi, redzhisitara na divhaipfi zwo tea -Thoumi, redzhisitara na nyimele -Mumanguludzo wa maipfi -Kushumisele kwa luambo na mlayo, zwiga zwa u vhala, girama, mupeleto</p> <p>MARAGA 15</p>	<p>14-15</p> <p>-Thoumi, redzhisitara, tshitala na divhaipfi zwo tea tshoḁtshoḁthe ndivho vha tangedzaho mafungo na nyimele -Luambo ndi lwa vhuḁifufheli ha nḁhesa, lu nyanyulaho tshoḁthe -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thoumi -A hu na vhuḁhakhi ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha maḁhakheḁhakeni</p>	<p>11-12</p> <p>-Thoumi, redzhisitara, tshitala divhaipfi zwo tea vhuḁkuma ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele -Luambo lu a tokonya nahone thoumi yo shumiswaho ndi i nyanyulaho -Hunzhi a hu na vhuḁhakhi ha girama na mupeleto -Lwo lundwa tshidele vhuḁkuma</p>	<p>8-9</p> <p>-Thoumi, redzhisitara, tshitala divhaipfi zwo tea ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele -U shumiswa ho teaho ha luambo u beledza thalutshedzo -Thoumi yo tea -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu</p>	<p>5-6</p> <p>-Thoumi, redzhisitara, tshitala divhaipfi zwo tea zwiḁtuku ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi -Thoumi na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhuḁkuma</p>	<p>0-3</p> <p>-Luambo a lu pfali -Thoumi, redzhisitara, tshitala divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele -U hoḁfhala ha divhaipfi zwo anzesa lune u pfala ha mafungo zwa si tsha konadzea na khathihl/ zwa vho konḁa vhuḁkuma</p>
	<p>Maimo a fhasi</p>	<p>13</p> <p>-Luambo ndi lwa nḁha vhuḁkuma -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thoumi -A hu na vhuḁhakhi ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha maḁhakheḁhakeni</p>	<p>10</p> <p>-Luambo lu a kunga na u nyanyula -Thoumi ndi yo teaho, i nyanyulaho -Vhuḁhakhi vhuḁtuku ha girama na mupeleto -Zwo lundwa tshidele vhuḁkuma</p>	<p>7</p> <p>-U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi ḁi vha na vhuḁtuzetudze -Hunwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi</p>	<p>4</p> <p>-Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona -A hu na kana hu tou vha na zwiḁtukuḁtuku zwi sumbedzaho -Muvanganyo wa mafungo/mitaladzi -Divhaipfi yo hoḁfhala lwa tshoḁthe</p>



**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA
[MARAGA 50] (i ya phanda)**

Khitheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
TSHIVHUMBEO (T) Zwitalusi zwa tshibveledzwa Kubveledzwe kwa phara na tshivhumbeco tsha mafhungo/mitaladzi MARAGA: 5	5 -Kubveledzele kwa thoho kwa nthesa -Vhudodombedzi ha mathakhethekheni -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshothetshothe	4 -Kubveledzele kwa thoho kwo lunzhedzanaho -Vhudodombedzi ha thoho hu pfadzaho -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo vangwa lu pfadzaho	3 -Kubveledzele kwa thoho na vhudodombedzi zwo tea -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa lu fushaho -Maanea o di faredza zwi pfadzaho/tendiseaho	2 -Dziinwe mbuno ndi dzi pfadzaho -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwi di vha na vhukhakhi -Fhedzi maanea a kha di pfala naho hu na vhukhakhi	0-1 -Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwo dala vhukhakhi -Maanea ha na mudzio/ha pfadzi
MARAGANYANGAREDZI	43-50	33-40	23-30	13-20	0-10



KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 30]

Khritheria	Zwa nḁesa	Tshukili tshone	Vhukoni ha vhuḁati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) Zwo riwaliwaho na mihumbulo Muzdzanyo ya mihumbulo na vhuḁulani U dzhiela nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele Phindulo na mihumbulo Muzdzanyo ya mihumbulo na vhuḁulani U dzhiela nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na tshivhumbeco/mlayo na nyimele	15-18 -Phindulo ndi ya mathakhethekheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhuḁali, yo vhibvaho -Ndivho yo tandavhuwaho tshoḁhe ya zwiḁalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kunwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshoḁhe, zwidodombedzwa zwoḁhe zwi tikedza ḁho -Tshivhumbeco ndi tshoḁhe tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	11-14 -Phindulo ndi yavhuḁi vhuḁuma, i bvukulalaho ndivho yo dziaho ya zwiḁalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhuḁala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshoḁhe, zwidodombedzwa zwoḁhe zwi tikedza ḁho -Tshivhumbeco ndi tsho teaho naho hu na vhuḁhakhi vhuḁuku	8-10 -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhuḁuma, i bvukulalaho ndivho yo dziaho ya zwiḁalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhuḁala hone tshoḁhe lini – hu na u polika huiwe hu vhonalaho -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoḁhe lini -Zwidodombedzwa zwiḁuku zwi tikedza ḁho -Hu na u shaedza hu vhonalaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeco -Thabelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	5-7 -Phindulo ndi ya mtheo/fhasi, i bvukulalaho ndivhonyana ya zwiḁalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhonalaho naho o fara vhuḁala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoḁhe lini -Zwidodombedzwa zwiḁuku zwi tikedza ḁho -Hu na u shaedza hu vhonalaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeco -Thabelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	0-4 -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwiḁalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu huiwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwiḁukuḁuku zwi tikedza ḁho -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeco tsha tshibveledzwa
MARAGA 18 LUAMBO, TSHITALA NA U SEDZULUSA (LTS) Thoumi, redzhisitara, ndivho/u yanyula tshitala vha tanganedzaho mafhungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muniwalo na mupeleḁo	10-12 -Thoumi redzhisitara tshitala na divhaipfi ndi zwi teaho lwa mathakhethekheni ndivho vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhuḁhakhi	8-9 -Thoumi redzhisitara tshitala na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoḁhe ndivho vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zavvhuḁi -Divhaipfi ndi yavhuḁi vhuḁuma -Hunzhi a hu na vhuḁhakhi	6-7 -Thoumi redzhisitara tshitala na divhaipfi ndi zwi teaho tshoḁhe ndivho vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Hu na huiwe vhuḁhakhi ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhuḁhakhi vhu re hone a vhu thithisi thalutshedza	4-5 -Thoumi redzhisitara tshitala na divhaipfi ndi zwi teaho zwiḁuku ndivho vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza i na vhuḁhakhi ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhuḁuma -Thalutshedzo yo thithisea	0-3 -Thoumi redzhisitara, tshitala na divhaipfi ndi zwi sa ananiho na ndivho vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Zwo ḁala vhuḁhakhi nahone zwo tangana -Divhaipfi a i tei ndivho na khatihli -Thalutshedzo yo hotefhala tshoḁhe
MARAGANYANGAREDZI	25-30	19-23	14-17	9-12	0-7

Vhunc ha khandiso ho vhaledzwa

Iyani kha siḁari li tevhelaho

KHETHEKANYO YA C: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWIPUFUHI ZWA VHUDDAVHIDZANI [MARAGA 20]

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhuḁati/ho linganelahoyhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) Phindulo na mihumbulo Mzudzanyo ya mihumbulo U chwiela nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na tshivhumbeco/milayo na nyimele	10-12 -Phindulo ndi ya mathakhethekheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhutali, yo vhibvaho -Ndivho yo tandavhuwaho tshoḁhe ya zwiḁalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kunwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshoḁhe, zwidodombedzwa zwoḁhe zwi tikedza ḁhoḁho -Tshivhumbeco ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	8-9 -Phindulo ndi yavhuḁi vhuḁuma, i bvukulalaho ndivho yo dziaho ya zwiḁalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhutala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshoḁhe zwidodombedzwa zwoḁhe zwi tikedza ḁhoḁho -Tshivhumbeco ndi tsho teaho naho hu na vhuḁhakhi vhuḁutuku	6-7 -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhuḁuma, i bvukulalaho ndivho yo dziaho ya zwiḁalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhutala hone tshoḁhe lini – hu na u polika huiwe hu vhonalaho -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo ḁi lunzhedzana -Zwiḁalusi zwi tikedza ḁhoḁho zwi tikedza ḁhoḁho -Nga u angaredza, tshivhumbeco ndi tshone, fhedzi hu na u polika hutuku	4-5 -Phindulo ndi ya mtheo/ fhasi, i bvukulalaho ndivhonyana ya zwiḁalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhonalaho naho o fara vhutala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoḁhe lini -Zwidodombedzwa zwiḁutuku zwi tikedza ḁhoḁho -Hu na u shaedza hu vhonalaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeco -ḁhahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	0-3 -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwiḁalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -ḁhalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu huiwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwiḁutuku zwi tikedza ḁhoḁho -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeco tsha tshibveledzwa
LUAMBO, TSHITALA NA U SEDZULUSA (LTS) Thoumi, redzhisitara, ndivho/u manyula, tshitaila, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiḁa zwa munwalo na mupeleḁo	7-8 -Thoumi, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhethekheni ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhuḁhakhi	5-6 -Thoumi, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoḁhe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhuḁi -Divhaipfi ndi yavhuḁi vhuḁuma -Hunzhi a hu na vhuḁhakhi	4 -Thoumi, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoḁhe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Hu na huiwe vhuḁhakhi ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhuḁhakhi vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo	3 -Thoumi, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwiḁutuku ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhuḁhakhi ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhuḁuma -ḁhalutshedzo yo thithisea	0-2 -Thoumi, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Zwo ḁala vhuḁhakhi nahone zwo tanganaana -Divhaipfi a i tei ndivho na khatihhi -ḁhalutshedzo yo hotefhala tshoḁhe
MARAGA 8	13-15	10-11	7-8	0-5	
MARAGANYANGAREDZI	17-20	13-15	10-11	7-8	0-5

ADENDAMU/MEMORANDAMU

KHETHEKANYO YA A: MAANEA

MBUDZISO 1

KHETHEKANYO YA A: MAANEA		
1.1	Zwine nda tōda u swikelela ndi saathu fhedza miñwaha ya 25 ...	<p>Nganetshelo -Hu anetshelwa nga ha zwine a tōda u swikelela a saathu u fhedza miñwaha ya 25. -Zwi tea u kunga na u tendisea. -Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tshi ðaho. -Magumo a songo ðowealeho a fhedza tshitori zwavhudi.</p> <p>Mbuletshedzo -Muñwali u buletshedza nga ha zwine a tōda u swikelela a saathu u fhedza miñwaha ya 25. -Zwi tea u kunga na u tendisea. -Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsha zwino/tshi ðaho.</p>
1.2	Ndo ri u zwi vhona nda dzhenwa nga nyofho.	<p>Nganetshelo -Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela nga ha zwe a zwi vhona zwa mu dzhenisela nyofho. -Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea. -Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsha zwino/tsho fhiraho. -Magumo a songo ðowealeho a fhedza tshitori zwavhudi.</p> <p>Mbuletshedzo -Muñwali u buletshedza nga ha zwe a vhona zwa mu dzhenisela nyofho. - Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali.</p>
		<p>A u vhuisa muhumbulo -Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i ñea vhudipfi na u nyanyuwa hawe. -Zwi tshi bva kha zwo iteaho khae.</p>



1.3	Zwo nthusa nge nda thetshelesa tsivhudzo na ndayo dzawe.	<p>Nganetshelo</p> <p>-Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela nga zwe zwa mu thusa nga u thetshelesa tsivhudzo na ndayo.</p> <p>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</p> <p>-Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho.</p> <p>-Magumo a songo ðowealeaho a fhedza tshitori zwavhudi.</p>
1.4	Feisibugu yo ðisa dakalo zwililo.	<p>U haseledza/Nyambedzano</p> <p>-U haseledza nga zwivhuya na zwivhi zwa feisibugu.</p> <p>-Kha hu haseledzwe vhuvhi na vhuði ha feisibugu tshitshavhani.</p> <p>A ñwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho.</p>
1.5	U gudela mishumo ya zwanda ndi zwa ndeme u fhirisa u vha na digirii. Tātani.	<p>U tata khani</p> <p>-Afha muñwali u vha e na ndila yawe ine a vhona zwithu ngayo.</p> <p>-Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni.</p> <p>- Muñwali u sumbedza u imelela liñwe sia/fhungo.</p> <p>-Muñwali u tikedza tshothe fhungo line a khou toda li tshi tendiwa.</p> <p>-Muñwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou li imelela.</p> <p>-Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i ñea vhudipfi na u nyanyuwa hawe.</p> <p>-U vhuisa mihumbulo u yelana na zwine a khou imelela.</p>
1.6.	Tshifanyiso	<p>Nganetshelo.</p> <p>-Muñwali u anetshela nga ðuvha le a takadzwa nga zwe a vha a songo zwi lavhelela.</p> <p>Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho kana tsha zwino.</p> <p>-Magumo a songo ðowealeaho a fhedza tshitori zwavhudi.</p> <p>Mbuletshedzo.</p> <p>-Afha muñwali a nga buletshedza nga ha dakalo le la ðiswa nga u wana zwithu a songo zwi lavhelela.</p>



1.7	Tshifanyiso	<p>Nganetshelo. -Muñwali u anetshela nga zwivhuya zwi diswaho nga u la miroho na mitshelo. -Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsha zwino. Mbuletshedzo. -U buletshedza nga zwivhuya zwa u la miroho na mitshelo.</p>
1.8	Tshifanyiso	<p>Nganetshelo. -Muñwali u anetshela nga vhugalaphukha he a vhu dalela. -Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho. Mbuletshedzo. -Muñwali a nga buletshedza nga phukha dze a dzi vhona.</p>

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 50



KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI

MBUDZISO 2

2.1 VHURIFHI HA INIFOMALA

Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- Vhu na diresi nthihi.
- Vhu na theshano.
- Marangaphanda.
- Mutumbu.
- Magumo.

[30]

2.2 ADZHENDA NA MAAMBIWA A MUTANGANO

Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- Thoho ya mutangano.
- Zwitenwa zwothe zwa adzhenda.
- Maambiwa a mutangano a yelanaho na zwitenwa zwi re kha adzhenda.
- Tsaino ya muñwaleli.
- Maambiwa a mutangano a teya u vha khagala.

[30]

2.3 MUFHINDULANO

Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- Madzina a vhaambi a vha kha tshanda tsha monde.
- Hu shumiswa kholoni nga murahu ha dzina la mubvumbedzwa ane a khou amba.
- Hu shumiswa mutaladzi muswa u sumbedza muambi muswa.
- Mvulatswinga.
- Mutumbu.
- Phendelo.

[30]



2.4 **TSHIPITSHI TSHA FOMALA**

Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- Hu thoma u vha na theshano.
- Mvulatswinga.
- Vha re hone vha lumeliswa ho sedzwa maimo avho.
- Mutumbu.
- Phendelo.

[30]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 30



**KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI/
ZWA TSUMBEDZI/ZWA MAFHUNGO**

MBUDZISO 3

3.1 GARATA YA THAMBO

Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- Zwi nga dzhia tshivhumbeo tsha vhurifhi ha vhone kana u shumisa garata.
- Fhethu.
- Datumu na tshifhinga.
- Zwiambaro zwo teaho.
- Dzina la murambi.
- Hu dzheniswe na vha no fhindulwa khavho.
- I nga vha na makolo. Phindulo i nga vha vhurifhi.

[20]

3.2 DAYARI

Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- I anzela u nwalwa kha bugu yo khetheaho/dzhenala.
- I nwaliwa misi yothe.
- Zwi nwalwaho zwi na datumu.
- Hu nga shumiswa lushaka lwa tshibveledzwa tshi sumbedzaho vhudifhinduleli ha vhone.

[20]

3.3 MASIA

Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- U shumisa nzudzanyo i lunzhedzanaho.
- U laedza nga ha sia lo khetheaho.
- U sumbedza vhukule ha vhukuma.
- U nea vhutanzi nga ha zwiimiswa zwi thusaho zwi wanalaho ndilani.

[20]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C: 20
MARAGAGUTE: 100

SA EXAM PAPERS

Proudly South African

